

# **PREDAVANJE 1**

## **Web Aplikacije**

## **Web Programiranje**

## **HTML**

# HTML - osnove

## ■ Šta je to hipertekst?

- Hipertekst ili **web-dokument** je, pojednostavljeno, tekst koji sadrže veze ili linkove ka drugim dokumentima ili na samog sebe.
- Preciznije, hipertekst je skup stranica (engl. *page*), u obliku datoteka, međusobno povezanih linkovima koji su umetnuti u stranice.
- Ovi linkovi se obično vide kao veze (*hiperveze*) na koje se može *kliknuti* (od engl. *to click*).
- Za razliku od običnog teksta, koji se čita linearno (sleva na desno, odozgo naniže), hipertekst se čita prateći hiper-veze u tekstu, dakle, ne nužno na linearan način.


# HTML - nastavak

- Izvorne datoteke sa dokumentom opisanim u HTML-u imaju obično ekstenziju \*.html ili \*.htm.
- Nalaze se u određenom direktorijumu servera povezanog na Internet, što ih čini dostupnim (vidljivim) na web-u.
- Unos i vizuelni prikaz (*vizuelizacija*) vrši se:
  - pomoću posebnog načina obrade teksta u uobičajenim editorima teksta ili
  - pomoću posebnog programa za obradu teksta (npr. *DreamWeaver...*).
- Vizuelizacija se vrši pomoću browsera
- Tekst u HTML-u može se proizvesti i pomoću programa zakonverziju teksta iz određenog formata u HTML-format. Na primjer,
  - iz RTF-formata u HTML (rtf2html)
  - iz LaTeX-formata u HTML (latex2html)

# HTML - nastavak

- Jezik HTML se zasniva na eksplisitnom obeležavanju logičke strukture dokumenta.
- Obeležavanje se vrši pomoću etiketa **tagova** koji opisuju elemente logičke strukture teksta.
- Tagovi se navode između uglastih zagrada **< i >**.
- Tagovi se u HTML-u mogu razvrstati na:
  - **proste tagove** ili **markere** za opisivanje jednostavnih elemenata logičke strukture. Oblika su: **<X>**
  - **složeni tagovi** ili **ogradivači** su zgrade oblika **<X> y </X>** kojima je opisan izgled dela teksta y.
  - **atributi** složenih obilježja oblika: **<X A1=a A2=b ...> y </X>** koji pružaju dodatne informacije, obično o grafičkom izgledu, dijela teksta y;

# Struktuiranje teksta



## ■ Minimalna struktura HTML-dokumenta obuhvata tagove:

- <HTML>, </HTML> - zgrade HTML-teksta;
- <HEAD>, </HEAD> - zgrade zaglavlja, sadrži meta-definicije HTML-dokumenta;
- <BODY>, </BODY> - zgrade teksta obilježenog dokumenta.

## ■ Komentar: <!----- komentar ----->

## ■ Naslovi (engl. *headers*) se kodiraju prema relativnoj dubini ciframa od 1 do 6. Tag za naslov ima opšti oblik:

- <H<sub>n</sub>> Naslov nivoa *n* </H<sub>n</sub>> *n* uzima vrednosti od 1 do 6.

# ◆ Minimalan HTML dokument

```
<html>

  <head>
    <title>Page title</title>
  </head>

  <body>
    <h1>This is a heading</h1>
    <p>This is a paragraph.</p>
    <p>This is another paragraph.</p>
  </body>

</html>
```

## ◆ Minimalan HTML dokument

- ```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    ... zaglavlje dokumenta
  </head>
  <body>
    ... tekst dokumenta
  </body>
</html>
```

- Svaka datoteka bi trebalo da počinje oznakom **<!DOCTYPE>** koja sadrži informaciju o verziji jezika **HTML (XHTML)** koji se korisit za izradu strane
- **DOCTYPE definicija** omogućava dizajnerima da navedu **DTD (Document Type Definition – definicija tipa dokumenta)** koji sadrži definicije svih oznaka i atributa upotrijebljenih u **HTML (XHTML)** dokumentu.

## ◆ Minimalan HTML dokument

- Browser (čitač) preuzima Web dokument i čitajući **DOCTYPE** definiciju s početka dokumenta, utvrđuje koji **DTD** mora imati da bi razumio sve oznake i attribute kojima je stranica opisana.
- Ako posle provjeravanja svog koda browser utvrdi da njegov DTD nije taj koji je neophodan za stranicu, on traženi DTD može preuzeti sa URL adrese naznačene u **DOCTYPE** definiciji.
- HTML5 koristi `<!DOCTYPE html>` deklaraciju tipa dokumenta koja je veoma kratka zbog nedostatka prepopruka na DTD u formi URL-a ili FPI-a. Sve što sadrži je ime oznake korjenskog elementa dokumenta, **HTML**.
- Ova deklaracija nije neophodna, samo pomaže čitaču da ispravno pročita sadržaj stranice!


## ◆ Sastav elementa <!DOCTYPE>

- `<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-  
transitional.dtd">`
  - **html** ukazuje da je korjenski element tog dokumenta <html> oznaka
  - **PUBLIC** naznačava da element ima FPI (formalni javni identifikator) ("ime opšte prihvaćenog DTD-a") koji slijedi iza rezervisane reči PUBLIC
  - **"//w3c//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"** FPI DTD-a potreban da bi se pročitao XHTML stranice. FPI identificuje određeni DTD, a zatim browser poredi FPI sa ID-om svog DTD-a. Ako se ova dva DTD-a poklapaju, čitač će koristiti svoj, ako ne, čitač će preuzeti DTD sa URL adresu koja je naznačena iza FPI-ja
  - **"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-  
transitional.dtd">** Web adresa pod navodnicima s koje čitač može preuzeti DTD koji definiše i daje sintaksu za sve elemente korišćene u XHTML dokumentu

# ◆ HTML atributi

- Atributi – jedan ili više njih – umeću se u oznaku da bi čitaču dali dodatne informacije o načinu na koji treba da izvrši naredbu oznake

HTML naredbe i atributi dati su  
unutar uglastih zagrada



# Tagovi zaglavlja

- Unutar zaglavlja HTML dokumenta je moguće koristiti nekoliko specifičnih tagova.
- Tag `TITLE` služi za definisanje naslova stranice koji se pojavljuje u title bar-u web browser-a.

```
<title>Uvod u HTML</title>
```

- `META` tag ima višestruku primenu. Jedna od najvažnijih je za određivanje kodnog rasporeda. U sledećem primjeru vidimo kako se definiše UNICODE UTF-8 raspored koji podržava naša slova (latinicu i cirilicu).

```
<meta http-equiv="Content-Type"  
content="text/html; charset=UTF-8" />
```

- Pomoći `META` tagu možemo definisati ključne riječi koje opisuju stranicu i koje pretraživači uzimaju u obzir pri indeksiranju.

```
<meta name="keywords" content="HTML, XHTML,  
stilovi, uvod, turistica, skola" />
```

- Postoje i druge primene `META` taga, ali one neće ovde biti objašnjene.

# Tagovi za formatiranje teksta

- U ovom odeljku ćemo objasniti nekoliko najkorišćenijih tagova za formatiranje. Neki od ovih tagova imaju i prateće parametre koji preciznije definišu izgled teksta, ali ti atributi su prema [W3C standardu zastarjeli](#) i preporuka je da se za formatiranje koriste [stilovi](#). Podrazumijeva se da ovi tagovi imaju standardne attribute.

- **< p >** tag služi za obielježavanje pasusa teksta

*< p > Tekst pasusa </ p >*

- **< br >** je jednostruki tag koji služi za prelazak u sledeći red

*< br />*

- **< h1 > . . < h6 >** tagovi služe za obilježavanje naslova. Pri tom se **< h1 >** koristi za glavne naslove, **< h2 >** za podnaslove, **< h3 >** za pod-podnaslove, itd.

*< h1 > Naslov < / h1 >*

- **< b >** tag se koristi za obielježavanje podebljanog teksta.

*< b > Podebljani tekst < / b >*

- **< i >** tag se koristi za obielježavanje kurzivnog (italic) teksta.

*< i > Kurzivni tekst < / i >*

# Tagovi za formatiranje teksta

- **<tt>** tag se koristi za obielježavanje teksta ispisanim fontom fiksne širine (monospace, Courier font).

*<tt> Monospace tekst </tt>*

- **<sup>** i **<sub>** tagovi se koriste za obielježavanje teksta koji će biti ispisani u eksponentu odnosno indeksu.

*<sup> Eksponent </sup>, <sub> Indeks </sub>*

- **<hr>** je jednostruki tag koji prikazuje horizontalnu liniju

*<hr />*

- **<div>** tag definiše blok unutar HTML dokumenta. Ovaj tag se uglavnom koristi za pozicioniranje i grupisanje djelova unutar stranice. Sam po sebi, ovaj tag neće proizvesti skoro nikakav efekat, upravo zbog toga ima veliku upotrebnu vrijednost pošto se može potpuno kontrolisati upotrebom stilova.

*<div> Elementi bloka </div>*

- **<span>** tag je sličan **<div>** tagu, s tim što se koristi za obielježavanje dijela teksta. Sam po sebi takođe ne proizvodi nikakav efekat, sve dok se ne upotrebi u kombinaciji sa nekim stilom.

*<span> Obielježeni tekst </span>*

# Primjer

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html" />
    <meta name="author" content="budjoni" />
    <title>Untitled 1</title>
</head>

<body>

<h3>PRIMJER</h3>

<p>
Ovo je primjer koji prikazuje <b>bold</b>, <i>italic</i>, <tt>tekst <b>fiksne</b> širine</tt>,
kao i upotrebu ostalih tagova.
</p>

<p>
Tekst je moguće ispisati u <b>eksponentu</b>,
kao npr. za vrijeme <b>12<sup>00</sup></b> ili <br />u <b>indeksu</b>,
kao npr. za formulu <b>X<sub>i</sub> = X<sub>i-1</sub> + 1</b>.
</p>

<hr />

<p>Ukoliko je nešto potrebno posebno naglasiti unutar teksta,
<span class="primer">možemo iskoristiti SPAN tag</span>.
</p>

<div style="background-color:lightblue">Da bi posebno formatirali <b>čitave djelove dokumenta</b>
ili im promenili poziciju prikaza,
možemo koristiti DIV tag koji će kreirati zaseban blok.
</div>

</body>
</html>
```

# Linkovi

## PRIMJER

Ovo je primjer koji prikazuje **bold**, *italic*, **tekst fiksne širine**, kao i upotrebu ostalih tagova.

Tekst je moguće ispisati u eksponentu, kao npr. za vrijeme  $12^{00}$  ili u indeksu, kao npr. za formulu  $X_i = X_{i-1} + 1$ .

Ukoliko je nešto potrebno posebno naglasiti unutar teksta, možemo iskoristiti SPAN tag.

Da bi posebno formatirali čitave djelove dokumenta ili im promenili poziciju prikaza, možemo koristiti DIV tag koji će kreirati zaseban blok.

- Apsolutni link se obično koristi kada želimo da pristupimo stranici na drugom sajtu. URL (Uniform Resource Locator) uvijek počinje sa "http://" iza koga se navodi sam naziv sajta i putanja do stranice. **Primjer:**  
<https://www.ucg.ac.me/studprog/13/20/0/0-primijenjeno-racunarstvo-osnovne>
- Relativni link se uvijek odnosi na neku stranicu unutar sajta. Ako je stranica u istom folderu, može se navesti samo naziv te stranice, kao npr.: [strana.html](#)
- Ako se stranica nalazi u nekom podfolderu, navodi se putanja od stranice sa linkom do tražene stranice. Npr: [dokumenti/vazno/strana.html](#)
- Ako se strana nalazi u nadfolderu, taj folder se obilježava kao "..", npr:  
[../docs/strana.html](#)

# Linkovi

- Ponekad je zamorno navoditi nadfoldere i podfoldere, pogotovo ako želimo da koristimo isti link na više različitih strana. Tada možemo korisiti absolutne linkove, kao npr: `http://www.nassajt.com/docs/strana.html` ili samo `/docs/strana.html` (kada link počinje kosom crtom, uvijek se odnosi na osnovni folder sajta)
- Ako želimo da link služi za pisanje e-maila, možemo ga navesti kao npr: `mailto:ime@adresa.com`
- Linkovi ne moraju uvijek da vode na HTML fajlove, već i na slike, PDF dokumente i sl. Ukoliko browser ne može da otvorи fajl, ponudiće posjetiocu da ga snimi na svoj računar.
- Unutar linkova često viđamo i posebne oznake kao procenat, tarabu, znak pitanja ili ampersend. Procenat se navodi kada u nazivu linka postoje i znaci koji ne spadaju u slova engleske abecede. Tada se svaki specijalni znak obielježava `%` i svojom heksadekadnom vrednošću. Na primjer - česta je pojava znaka za razmak, koji ima ASCII vrijednost 32, odnosno kao hex vrednost `%20`. Taraba, ili znak `#` označava link na tačno određeno mjesto unutar HTML stranice. Znakovi ampersend `&` i znak pitanja `?` se koriste za prenos podataka na server i o njima će biti više riječi kada se budu obrađivale web forme.

# Linkovi - nastavak

- Za linkove se koristi `<a>` tag, koji u svom najjednostavnijem obliku izgleda kao: `<a href="URL"> Tekst linka </a>`
- Na primjer:

```
<a href="http://www.w3schools.com/default.asp">  
W3Schools Online Web Tutorials</a>
```

- Ova oznaka ima i jednu posebnu mogućnost. Ukoliko se navede atribut "name", na tom mjestu će biti obielježen tzv. **bookmark (sidro)**, odnosno mjesto unutar stranice koje može da se referencira linkom.

```
<a name="naziv" />
```

- Na primjer, bookmark: `<a name="pocetak" />`
- Može se pozvati linkovima  
`<a href="#pocetak"> Početak strane </a>`, ako je link na istoj stranici, odnosno  
`<a href="index.html#pocetak"> Početak strane </a>`, ako se poziva bookmark sa druge stranice.


# Boje

- Svaka boja na računaru se dobija kao kombinacija tri komponente: **crvene (R)**, **zelene(G)** i **plave (B)**. Da bi se neka boja u potpunosti odredila, potrebno je odrediti nivo svake od ovih komponenti.
- Uobičajeno, nivo svake komponente zauzima vrijednost jednog bajta, odnosno od 0 do 255.
- Boja se navodi posle znaka "taraba" (#) koji slijede heksadecimalne oznake za R, G i B vrijednosti.
- U heksadecimalnom zapisu vrijednosti **od 0 do 255** su vrijednosti **od 00 do FF**.
- Tako bi najcrvenija crvena boja imala zapis **#FF0000**, najintenzivnija zelena bi bila **#00FF00**, a najplavljiva plava **#0000FF**. Crna boja je **#000000**, a bela **#FFFFFF**. Neka od nijansi sive bi bila boja kojoj su sve tri komponente jednake, kao npr. **#808080** .

# Slike

- Njčešći formati u kojima se čuvaju slike su png, jpeg, gif...
- Slike se u tekstu navode koristeći tag IMG (skr. od *image*) koja ima obavezni atribut SRC (skr. od *source*). Oblik u kome se navodi ovaj tag je: ``
- Prikaz slike koja se čuva u datoteci **znak.gif** u tekućem dir. `<IMG SRC="znak.gif">`
  - za vertikalno poravnavanje: TOP, MIDDLE, BOTTOM
  - za horizontalno poravnjavanje: LEFT, CENTER, RIGHT

```
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE> Slika unutar reda</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <H2>Znak fakulteta</H2>
    <H4> Proslava
        <IMG SRC="znak.gif" ALT="Elektrotehnički fakultet">
        povodom 40 godina postojanja studija elektrotehnike
    </H4>
</BODY>
</HTML>
```



# TABELE

- Tabele su do nedavno predstavljale jedan od najboljih HTML alata za formatiranje sadržaja stranice. **Danas to više nije slučaj**, pošto se pokazalo da su stranice komponovane pomoću tabela teške za održavanje. Ipak, i dalje imaju svoju upotrebnu vrijednost za prikaz tabelarnih podataka.
- HTML tabele su vrlo fleksibilne - pojedine ćelije se mogu protezati na više redova i kolona, tako da je u krajnjoj liniji moguće ostvariti bilo kakav kompozicijski zahtev. Kada se dođe do granice mogućnosti tabele, uvijek je moguće smjestiti novu tabelu unutar ćelije već postojeće tabele.
- Svaka tabela se sastoji iz redova i kolona, s tim što je, zbog prirode HTML-a, njena struktura hijerarhijski organizovana. **Tabela sadrži redove, dok redovi sadrže ćelije**. Nije neophodno navesti koliko ima redova, odnosno ćelija, i time se omogućava fleksibilnost tabele.
- Oznaka kojom se označava tabela je **<table>**, unutar nje se nalazi jedan ili više redova označenih kao **<tr>**, unutar kojih se nalazi nekoliko (ne obavezno isti broj) ćelija koje su označene kao **<td>**. Sadržaj ćelija tabele se uvek mora nalaziti u **<td>** odeljcima. Dakle struktura tabele bi izgledala ovako:

# Struktura tabele

- Opciono, unutar tabele se mogu koristiti i oznake **<thead>**, **<tfoot>** i **<tbody>**. Ove oznake služe za grupisanje redova unutar tabele, da bi se izdvojilo zaglavlje, podnožje i glavni dio sa podacima. Ako se ove oznake koriste, obavezno je da sekcije tabele budu navedene upravo po redosledu zaglavlje, podnožje, pa tek onda tijelo tabele.

```
<table>
<tr>
<td> tekst </td>
<td> tekst </td>
...
</tr>
<tr>
<td> tekst </td>
<td> tekst </td>
...
</tr>
...
</table>
```

```
<table>
<thead>
<tr> <td> tekst </td> ... </tr> ...
</thead>
<tfoot>
<tr> <td> tekst </td> ... </tr> ...
</tfoot>
<tbody>
<tr> <td> tekst </td> ... </tr> ...
</tbody>
</table>
```

# Parametri tabela

- Oznaka **<table>** ima određen broj parametara koji se mogu zadati.
- **border** - služi za zadavanje debljine linija kojima se iscrtava tabela.  
Npr. **border="4"** predstavlja linije debljine 4 piksela (tačkice). Vrijednost "0" označava tabelu sa nevidljivim linijama.
- **cellspacing** - određuje veličinu razmaka između ćelija.
- **cellpadding** - određuje veličinu margine unutar svake ćelije. To je broj piksela koliko će sadržaj ćelije biti odvojen od ivica ćelije.
- **width** - služi za zadavanje širine tabele. Može biti zadat kao broj (piksela) ili kao procenat. Npr. **width="250"** znači da će tabela imati širinu od 250 piksela, dok **width="50%"** znači da će tabela imati širinu jednaku polovini okvira ili stranice unutar koje se nalazi tabela.

# Frame

- **frame** - određuje koje spoljne linije tabele će biti iscrtane debljinom koja je zadata u border parametru. Ima nekoliko mogućih vrijednosti koje mogu da se zadaju:  
**frame="above"** - samo gornja ivica,
  - **frame="below"** - samo donja ivica,
  - **frame="lhs"** - samo lijeva ivica,
  - **frame="rhs"** - samo desna ivica,
  - **frame="hsides"** - gornja i donja,
  - **frame="vsides"** - lijeva i desna,
  - **frame="box" ili frame="border"** - sve četiri stranice i
  - **frame="void"** - nijedna od ivica se neće crtati.

# Rules

- **rules** - određuje način iscrtavanja unutrašnjih linija. Uz ovaj parametar je neophodno koristiti i **border** parametar. Ima nekoliko mogućih vrijednosti: **rules="none"** - neće se iscrtavati unutrašnje linije,
  - **rules="groups"** - iscrtava linije oko sekcija tabele,
  - **rules="rows"** - iscrtavaće se samo horizontalne linije (koje odvajaju redove),
  - **rules="cols"** - samo vertikalne linije (odvajaju kolone),
  - **rules="all"** - iscrtavaće se sve unutrašnje linije

# Oznaka <tr>

- Oznaka <tr> definiše red tabele i njeni atributi su:
- **align** - poravanjanje, odnosno centriranje po horizontali unutar svih ćelija reda. Moguće vrijednosti su:
  - **align="right"** - poravanjanje po desnoj strani ćelija,
  - **align="left"** - poravanjanje po lijevoj strani ćelija,
  - **align="center"** - centriranje unutar ćelija,
  - **align="justify"** - poravanjanje po obje strane ćelija,
  - **align="char"** - poravnanje po određenom znaku u tekstu ćelija.
- **char** - zadaje se znak po kome se vrši poravnjanje. Ovo će funkcionisati samo ako je zadata vrijednost "char" u atributu align.
- **valign** - poravnanje, odnosno centriranje po vertikali. Vrijednosti koje mogu biti zadate:
  - **valign="top"** - poravnjanje prema vrhu,
  - **valign="middle"** - vertikalno centriranje,
  - **valign="bottom"** - poravnjanje prema dnu,
  - **valign="baseline"** - tekst se poravnava tako da u svakoj ćeliji prvi red teksta bude na istoj visini.

# Oznaka <td>

- Konačno oznaka **<td>** sadrži pojedinu čeliju. Ova oznaka ima nekoliko parametara, ali najkorišćeniji su:
- **colspan** i **rowspan** - ukoliko želimo da spojimo više čelija u jednu, definisemo preko koliko kolona (colspan) i redova (rowspan) se konkretna čelija proteže.
- **align** i **valign** - poravnanje po horizontali i vertikali. Moguće vrijednosti su iste kao u odgovarajućim parametrima oznake TR.
- **char** - zadaje se znak po kome se vrši poravnanje. Ovo će funkcionišati samo ako je zadata vrijednost "char" u atributu align.
- Tagovi **<thead>**, **<tfoot>** i **<tbody>** imaju attribute **align**, **valign** i **char**, koji su već objašnjeni.
- Slijedi jednostavan primjer, gdje u prvom redu jedna čelija pokriva dvije kolone, a u drugom redu se nalaze dvije čelije. Postignut efekat je identičan spajanju čelija u Word-u ili Excel-u. Takođe je primijenjeno i poravnanje po horizontali i vertikali. Širina cijele tabele je svedena na polovinu širine stranice (prozora) u web čitaču:

# Primjer

Spojena ćelija		Druga ćelija
Prvi red		
Drugi red		

1	3
4	5
7	8

```
<table width="50%" cellspacing="0"
cellpadding="2" border="3">
<tr>
<td colspan="2" align="center">
Spojena ćelija </td>

</tr>
<tr>
<td align="left">Prvi red <br>
/>Drugi red </td>
<td align="right"
valign="bottom">Druga ćelija</td>

</tr>

</table>
```

```
<table cellspacing="0" cellpadding="4"
border="1">
<tr>
<td colspan="2" align="center"> 1 </td>
<td> 3 </td>

</tr>
<tr>
<td> 4 </td>
<td> 5 </td>
<td> 6 </td>

</tr>
<tr>
<td> 7 </td>
<td> 8 </td>
<td> 9 </td>

</tr>
</table>
```

# Liste

- U HTML-u je moguće kreirati dvije vrste lista - **neuređenu listu i numerisanu listu**. Neuređena lista (bullets) se obilježava oznakama `<ul> ...stavke liste... </ul>` a numerisana lista oznakama `<ol> ...stavke numerisane liste... </ol>`
- Same stavke unutar bilo koje od ove dve liste se navode unutar oznaka `<li> pojedinačna stavka </li>`
- Primjer za **neuređenu listu** bi bio:

```
<ul>
<li> Prva </li>
<li> Druga </li>
<li> Treća </li>

</ul>
```

```
<ol>
<li> Prva </li>
<li> Druga </li>
<li> Treća </li>

</ol>
```

- Prva
- Druga
- Treća

1. Prva
2. Druga
3. Treća

# Forme

- Pomoću formi korisnik može unijeti neke podatke direktno preko HTML stranice. Forme mogu sadržati elemente koji se najčešće sreću kod korisničkog interfejsa - polja za unos, liste, padajuće liste, okvire za selekciju (checkbox), radiobutton-e i dugmiće koji mogu biti standardni ili u obliku sličice. Postoje i sakrivena polja koja nisu dostupna korisniku, ali imaju neku vrijednost. Ovakva polja se koriste za prenos internih podataka.
- Podaci koji se unose u formi mogu se proslijediti serveru ili obraditi na samoj HTML stranici pomoću PHP-a, JavaScript-a,....
- Svaka forma je smještena unutar `<form>` taga.

```
<form>
    ...
    ... elementi forme ...
    <input lista parametara />
    <input lista parametara />
    ...
</form>
```

# Forme

- Tag **<form>** ima nekoliko atributa, ali najvažniji su:
- **action** - Obavezan atribut. Definiše adresu CGI programa ili PHP i sl. dokumenata kome će biti proslijedene vrijednosti iz forme.
- **method** - može imati jednu od moguće dvije vrijednosti čime se određuje način prosleđivanja podataka. U pitanju su metodi HTTP protokola kojima se definiše prenos podataka od klijenta ka serveru.
  - **method="get"** - podaci će biti vidljivi u obliku URL-a pri slanju na server. Na taj način je moguće slati podatke i preko običnih linkova, bez korišćenja forme.
  - **method="post"** - pri prenosu sakriva podatke od korisnika, koristi se ako se prosleđuje veća količina podataka.
- Elementi forme se u najvećem broju slučajeva definišu upotrebom **<input>** taga. Ovaj tag ima veliki broj atributa koji se koriste zavisno od tipa elementa.

# Input tag - atributi

- **type** - Obavezan atribut. Pomoću ovog parametra se definiše tip elementa.  
Moguće vrijednosti su:
  - type="text" - Polje za unos teksta.
  - type="password" - Polje za unos sakrivenog teksta.
  - type="button" - dugme na formi.
  - type="submit" - SUBMIT dugme za slanje sadržaja forme.
  - type="reset" - RESET dugme za brisanje forme.
  - type="image" - Slika koja se ponaša kao SUBMIT dugme.
  - type="radio" - "Radio" opcija - koristi se za izbor između više mogućnosti, kada je moguće odabrati samo jednu.
  - type="checkbox" - "Checkbox" opcija (štikliranje) - koristi se za višestruki izbor.
  - type="file" - Koristi se za prosleđivanje cijelog fajla. Prikazuje polje za unos u kome će se ispisati puna putanja do fajla i "Browse" dugme za izbor fajla.
  - type="hidden" - Nevidljivi elemenat forme koji služi samo da se u njega smjeste neki podaci koji se prosleđuju sa svim ostalim.

# Input tag - atributi

- **name** - Obavezan atribut. U ovom atributu se definiše ime elementa forme, po kome se na serveru identificuje vrijednost. Ukoliko je tip elementa "radio" onda se jedinstvena grupa opcija označava istim imenom.
- **alt** - Alternativni tekst za sliku ako je type="image".
- **checked** - Ima samo jednu moguću vrednost: "checked". Navodi se bez vrijednosti i označava da je elemenat unaprijed odabran. Koristi se ako je TYPE podešen na "checkbox" ili "radio".
- **disabled** - Može se navesti samo vrijednost "disabled". Koristi se ako želimo da se elemenat forme vidi ali da mu korisnik ne može pristupiti. Ne koristi se ako je TYPE "hidden"
- **maxlength** - Navodi se broj znakova koji se mogu unijeti u polje. Koristi se samo ako je type="text".
- **readonly** - Može se navesti samo vrijednost "readonly". Označava da se vrijednost polja za unos ne može mijenjati. Koristi se samo ako je type="text".
- **size** - Navodi se broj znakova. Označava veličinu elementa. Ne može se koristiti uz type="hidden".
- **src** - Navodi se URL do slike koju želimo da prikažemo. Koristi se samo ako je type="image".
- **value** - Ima višestruko značenje. Za tipove button, submit i reset definiše tekst na dugmetu. Za checkbox i radio je obavezan i definiše vrijednost koja odgovara toj opciji. Za text, password i hidden definije unaprijed definisanu vrijednost polja. Za tip file se ne može koristiti.